



# ZIMBABWE SCHOOL EXAMINATIONS COUNCIL

## General Certificate of Education Advanced Level

### LITERATURE IN XICHANGANA

**6012/2**

PAPER 2: Drama, Prose and Poetry

**SPECIMEN PAPER**

**NKARHI:** 3 hours

Additional materials:

Answer paper

**NKARHI:** Tiawara tinhharhu

### SWILERISO EKA VATSARI VA XIKAMBELO

U ta nyikiwa maphepha ya ku tsalela tinhlamulo ta wena.

Tsala vito ra wena, nomboro ya ndhawu leyi u tsalelaka kona na nomboro ya wena eka phepha rinwana na rin'wana ra tinhlamulo leri u ri tirhiseke.

Hlamula swivutiso hi **Xichangana** xo hlantsweka.

Hlamula xivutiso **xin'we ntsena** ku suka eka xiyenge xin'wana ni xin'wana.

Langutisa swileriso eka xivutiso xin'wana ni xin'wana.

Loko u tirhisa maphepha ma hundzaka rin'we, **ma bohe swin'we**.

### XITSUNDUXO EKA VATSARI VA XIKAMBELO

Timakisi tinyikiwile eka swiangi leswi ( ) emakumu ka xiphemu xa xivutiso, na leswi [ ] emahetelelweni ya xivutiso xin'wana na xin'wana.

---

**Xikambelo lexi xi tsaleriwile eka tipheji mune, mune a ti tsaleriwanga.**

Copyright: Zimbabwe School Examinations Council, Specimen Paper.

## XIYENGE A: MINTLANGU

Hlamula xivutiso **xin'we ntsena** eka xiyenge lexi.

**1 A.D. Mahatlane : Ndlandlalati ya Malenga**

- (a) Mutsari u thathela kunene swiendlo swa N'wa-Khazamula. Kanel a vumboni bya mhaka leyi ku suka eka ntlangu lowu. [30]

**kumbe**

- (b) Xihlayamagoza a twisia swinene ku rhangela muti hi ku landzelela ndlela ya Xintima. Seketela mhaka leyi u karhi u languta leswi humaka eka ntlangu lowu. [30]

**2 H.S.V. Muzwayine na Bill T. Mageza : Gija, Wanuna Wa Matimba**

- (a) Kanel a hi leswi swi humelaka evuton'wini bya vanhu leswi nga susumeta mutsari ku tsala ntlangu lowu. [30]

**kumbe**

- (b) Hlawula vatlangi **tsevu** u kombisa hilaha va yisaka ntlangu lowu emahlweni. [30]

**3 I.S. Shabangu : Xichuvambara**

- (a) Loko hi langutisa vukhongeri bya Matilda Mzimba hi nga vula leswaku i nyoka-hansi. Seketela mhaka leyi hi vuenti hi ku languta swiendlo swa yena eka xintlangwana “Byi le Non’weni” u karhi u pimanisa ni vukhongeri bya mangualawa. [30]

**kumbe**

- (b) Kanel a hi tidyondzo leti hi kumaka ku suka ka swintlangwana: “Dyondzo hi xona xitlhangu” na “Rona hi rihi?” Ku suka eka ntlangu **Xichuvambara**. [30]

## XIYENGE B: PUROZI

Hlamula xivutiso **xin'we ntsena** eka xiyenge lexi.

**4 S.J. Manganyi : Vukosi bya Tswalelw**

- (a) Humesa tidyondzo ta **tsevu** leti humaka eka tsalwa **Vukosi bya Tswalelw**. [30]

**kumbe**

- (b) Hlawula swimunhuhatwa tsevu ivi u kanelu vumunhu bya swona tani hi laha swi paluxiwaka eka tsalwa. [30]

**5 W.R. Chauke : Ntlhontlh**

- (a) (i) Ku suka eka switori swo koma swinharhu swi nga ka tsalwa, **Ntlhontlh** komba vubihi bya ku rhandza mali ku tlula mpimo. [15]
- (ii) Xana hi swihi swilo swo biha swi endliwaka hi vanhu namuntlha leswaku va kuma mali? [15]

**kumbe**

- (b) Nyika vumunhu bya swimunhuhatwa leswi landzeleka ku suka eka switori swo hambana.

- |       |         |     |
|-------|---------|-----|
| (i)   | Kholani | [6] |
| (ii)  | Mthovu  | [6] |
| (iii) | Petani  | [6] |
| (iv)  | Dlamini | [6] |
| (v)   | Mavisi  | [6] |

**6 K.T.C. Manganyi : Swa Yila**

- (a) (i) Kanelu hi ntalo ku cinca ka swiendlo loko vanhu vadyondzekile leswi susumeteke mutsari leswaku a tsala tsalwa leri. [15]
- (ii) Hi ku vona ka wena maendlelo lawa ya ha humelela namuntlha ke? [15]

[30]

**kumbe**

- (c) Hi ku tirhisa vumboni lebyi nga le ka tsalwa leri, kanelia mhaka ya leswaku ku dyondzeka ntsena loko munhu a ri hava vumunhu a swi pfuni. [30]

**XIYENGE C : VUTLHOKOVETSERI**

Hlamula xivutiso **xin'we ntsena** eka xiyanje lexi.

**7 I.S. Shabangu : Mherhavunguvungu**

- (a) Hi ku tirhisa **ntlhanu** wa switlhokovetselo ku suka ka **Mherhavunguvungu**, hlamusela hi ntalo leswi soriwaka hi vatlhokovetseri. [40]

**kumbe**

- (b) Kombisa ku hambana kumbe ku fana ka switlhokovetselo swa “Loko a nga ha tirhi” na “Dzovo raMhis” ku suka eka Mherhavunguvungu. [40]

**8 M.T. Babane (et al) : Enhlohlorhini ya Vutlhokovetseri**

- (a) Hi ku tirhisa switlhokovetselo “Ndhavuko werhu” na “Swi endlise ku yini?”. Kumbisa mavonelo ya vatsari ehenhleni ka swa ndhavuko u karhi u langutisa matirhiselo ya ririmia ya vona. [40]

**kumbe**

- (b) Tsalwa ra **Enhlohlorhini ya Vutlhokovetseri** ri ni switlhokovetselo swimbirhi swi vulavulaka hehleni ka xitsongwatsongwana xa H.I.V na A.I.D.S. Xopaxopa switlhokovetselo leswi mbirhi u karhi u kombha matirhiselo ya ririmia hi vatsari ku humelerisa hungu. [40]

**BLANK PAGE**

**BLANK PAGE**

**BLANK PAGE**

**BLANK PAGE**